

t37_group_5 (TMQK-
fCK2yLNpraDx4KMZ7EB9ZmXpmd864V3)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_group_5 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_group_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k2_group_5 \\ & X0 X1 X2 = k1_group_1 X0) \Leftrightarrow (k6_algstr_0 X0 X1 X2 = k6_algstr_0 X0 X2 \\ & X1)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (l3_algstr_0 X0) \Rightarrow ((v5_group_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (k6_algstr_0 X0 X1 X2 = k6_algstr_0 X0 X2 X1)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge \\ & ((v3_group_1 X0) \wedge (v5_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Leftrightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_group_5 X0 X1 X2 = k1_group_1 X0)))) \end{aligned}$$